

IFRIC tumačenje 23 – Neizvjesnost u pogledu postupanja s porezom na dobit

Reference

- MRS 1 *Prezentovanje finansijskih izvještaja*
- MRS 8 *Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške*
- MRS 10 *Dogadaji nakon izvještajnog perioda*
- MRS 12 *Porez na dobit*

Osnove

1. MRS 12 *Porez na dobit* uređuje zahtjeve koji se tiču tekuće i odgođene poreske imovine i obaveza. Subjekat primjenjuje zahtjeve MRS-a 12 zasnovano na primjenjivim poreskim propisima.
2. Moguće su nejasnoće u pogledu načina primjene poreskih propisa na određene transakcije i okolnosti. Posljedično, osporavanje ili ispitivanje određenog poreznog postupanja od poreznih vlasti, može imati uticaj na računovodstveno postupanje na tekuću ili odgođenu poresku imovinu ili obavezu subjekta.
3. Za potrebe ovog tumačenja:
 - (a) ‘poresko postupanje’ odnosi se na postupak koji subjekat primjenjuje ili planira primjenjivati kod podnošenja svojih prijava poreza na dobit;
 - (b) ‘poreski organ’ odnosi se na tijelo ili tijela koja odlučuju o tome da li je određeni vid poreskog postupanja prihvatljiv u okviru poreskih propisa. To može uključivati i sud;
 - (c) ‘neizvjesno poresko postupanje’ je ono postupanje za koje nije izvjesno da li će ga mjerodavni poreski organ uvažiti kao prihvatljivo u skladu sa poreskim propisima. Primjera radi, odluka subjekta da ne podnosi prijavu poreza na dobit u određenoj poreskoj nadležnosti, odnosno da neki konkretni prihod ne uvrsti u oporezivu dobit predstavljaju neizvjesno poresko postupanje ako nije izvjesno da je ono prihvatljivo u skladu sa poreskim propisima.

Djelokrug

4. Ovo tumačenje pojašnjava način primjene zahtjeva MRS-a 12 u pogledu priznavanja i mjerjenja u slučaju postojanja neizvjesnosti u vezi sa postupanjem s porezom na dobit. U takvim okolnostima, subjekat priznaje i mjeri tekuću ili odgođenu poresku imovinu ili obavezu u skladu sa MRS-om 12 zasnovano na oporezivoj dobiti (poreskom gubitku), poreskim osnovicama, neiskorištenim poreskim gubicima, neiskorištenim poreskim olakšicama, te poreskim stopama utvrđenim uz pomoć ovog tumačenja.

Pitanja

5. U slučaju postojanja neizvjesnosti u pogledu poreskog postupanja, ovo tumačenje oslovljava:
 - (a) da li je subjekat dužan zasebno razmotriti svako neizvjesno poresko postupanje;
 - (b) pretpostavke subjekta u pogledu preispitivanja poreskog postupanja od poreskih organa;
 - (c) način na koji subjekat utvrđuje oporezivu dobit (odnosno poreski gubitak), poreske osnovice, neiskorištene poreske gubitke, neiskorištene poreske olakšice, te poreske stope; i
 - (d) način na koji subjekat razmatra promjene činjenica i okolnosti.

Službeno stajalište

Da li je subjekat dužan zasebno razmotriti svako neizvjesno poresko postupanje

6. Subjekat će odlučiti da li razmatrati svako neizvjesno poresko postupanje zasebno ili zajedno sa jednim ili više drugih neizvjesnih poreskih postupanja zavisno od toga koji pristup pouzdanje predviđa razrješavanje date neizvjesnosti. Kod utvrđivanja pristupa koji pouzdanje predviđa razrješavanje neizvjesnosti, subjekat može uzeti u obzir, primjera radi, (a) svoju metodologiju izrade dokumentacije koja prati poreske prijave i način na koji podupire odabranu poresko postupanje ili (b) na koji način očekuje da će nadležni poreski organ preispitivati datu dokumentaciju, odnosno rješavati sva eventualna pitanja proizašla iz tog preispitivanja.
7. U slučajevima kada, primjenjujući tačku 6., subjekat razmatra više poreskih postupanja zajedno dužan je podrazumijevati da se svako pozivanje na ‘neizvjesno poresko postupanje’ iz ovog tumačenja odnosi skupno na tu grupu neizvjesnih poreskih postupanja.

Preispitivanje od poreskih organa

8. Kod procjene da li i na koji način neizvjesno poresko postupanje utiče na utvrđivanje oporezive dobiti (poreskog gubitka), poreskih osnovica, neiskorištenih poreskih gubitaka, neiskorištenih poreskih olakšica i poreskih stopa, subjekat pretpostavlja da će poreski organ preispitati sve iznose koje ima pravo preispitati, te da će mu pri tom preispitivanju biti poznati svi pripadajući podaci.

Utvrđivanje oporezive dobiti (poreskog gubitka), poreskih osnovica, neiskorištenih poreskih gubitaka, neiskorištenih poreskih olakšica i poreskih stopa

9. Subjekat je dužan razmotriti vjerovatnoću da li će poreski organ prihvati neko konkretno neizvjesno poresko postupanje.
10. Ako subjekat zaključi da će poreski organ vjerovatno prihvati neko neizvjesno poresko postupanje, subjekat utvrđuje oporezivu dobit (poreski gubitak), poreske osnovice, neiskorištene poreske gubitke, neiskorištene poreske olakšice i poreske stope u skladu sa poreskim postupanjem koje je primijenio ili planira primijeniti kod prijave poreza na dobit.
11. Ako subjekat zaključi da poreski organ vjerovatno neće prihvati neko neizvjesno poresko postupanje, odražava učinak te neizvjesnosti kod utvrđivanja pripadajuće oporezive dobiti (poreskog gubitka), poreskih osnovica, neiskorištenih poreskih gubitaka, neiskorištenih poreskih olakšica i poreskih stopa. Subjekat učinak neizvjesnosti za svako neizvjesno poresko postupanje odražava primjenom nekog od metoda u nastavku teksta, zavisno od toga koji od njih pouzdanje predviđa razrješenje predmetne neizvjesnosti:
 - (a) najvjerovaljniji iznos – jedan konkretni najvjerovaljniji iznos iz raspona mogućih ishoda. Najvjerovaljniji iznos će pouzdanje predviđati razrješenje neizvjesnosti ako su mogući ishodi binarni, odnosno ako su usmjereni na jednu vrijednost;
 - (b) očekivana vrijednost – zbir vjerovatnoćom ponderisanih iznosa iz raspona mogućih ishoda. Očekivana vrijednost će pouzdanje predvidati razrješenje neizvjesnosti ako postoji raspon mogućih ishoda koji nisu ni binarni ni usmjereni na jednu vrijednost.
12. Ako neizvjesno poresko postupanje utiče na tekući i odgođeni porez (na primjer, utiče kako na oporezivu dobit korištenu kod utvrđivanja tekućeg poreza tako i na poreske osnovice korištene kod utvrđivanja odgođenog poreza), subjekat je dužan uzajamno uskladiti prosudbe i procjene za tekući i odgođeni porez.

Promjene činjenica i okolnosti

13. Subjekat je dužan preispitati prosudbe ili procjene koje nalaže ovo tumačenje kod svake promjene činjenica i okolnosti na kojima su zasnovane, odnosno kod pojave novih podataka koji utiču na date prosudbe ili procjene. Primjera radi, promjena činjenica i okolnosti može subjekat navesti na drugačije zaključke u pogledu prihvatljivosti nekog vida poreskog postupanja, drugačiju procjenu učinka neizvjesnosti ili na oboje. Stavovi A1. - A3. daju uputstva u vezi sa promjenama činjenica i okolnosti.
14. Subjekat je dužan odraziti učinke promjene činjenica i okolnosti, odnosno novih podataka kao promjenu računovodstvene procjene u skladu s MRS-om 8 *Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške*. Subjekat koristi MRS 10 *Dogadaji nakon izvještajnog perioda* kako bi utvrdio da li neka promjena nastala nakon izvještajnog perioda predstavlja događaj koji nalaže uskladivanje ili ne.

Dodatak A

Uputstva za primjenu

Ovaj Dodatak čini sastavni dio IFRIC tumačenja 23 i ima jednaku pravnu snagu kao i ostali dijelovi tumačenja.

Promjene činjenica i okolnosti (tačka 13.)

- A1. Primjenjujući tačku 13. ovog tumačenja, subjekat procjenjuje relevantnost i učinke promjene činjenica i okolnosti, odnosno novih podataka u kontekstu važećih poreskih propisa. Primjera radi, određeni događaj bi mogao dovesti do preispitivanja prosudbe ili procjene koja se odnosila na jedan vid poreskog postupanja, ali ne i na druge, ukoliko ta postupanja podliježu različitim poreskim propisima.
- A2. Primjeri promjena činjenica i okolnosti, odnosno novih podataka koji, zavisno od okolnosti, mogu dovesti do preispitivanja prosudbe ili procjene koje nalaze ovo tumačenje uključuju, ali nisu ograničeni na sljedeće:
 - (a) preispitivanje, odnosno druge radnje poreskih organa, kao što su:
 - (i) saglasnost, odnosno nepostojanje saglasnosti poreskog organa sa konkretnim ili sličnim poreskim postupanjem subjekta;
 - (ii) informacija o tome da je dati poreski organ dao, odnosno nije dao svoju saglasnost za slično poresko postupanje drugog subjekta; i
 - (iii) informacija o primljenom ili plaćenom iznosu za rješavanje sličnog poreskog postupanja;
 - (b) promjene pravila koja utvrđuju poreski organi;
 - (c) istek prava poreskih organa da ispitaju, odnosno preispitaju određeno poresko postupanje.
- A3. Malo je vjerovatno da nepostojanje slaganja ili neslaganja poreskih organa sa određenim poreskim postupanjem može samo po sebi predstavljati promjenu činjenica i okolnosti, odnosno novi podatak koji utiče na prosudbe i procjene zahtijevane ovim tumačenjem.

Objavlјivanje

- A4. U slučaju postojanja neizvjesnosti u pogledu postupanja s porezom na dobit, subjekat utvrđuje da li objaviti:
 - (a) prosudbe donesene u kontekstu utvrđivanja oporezive dobiti (poreskog gubitka), poreskih osnovica, neiskorištenih poreskih gubitaka, neiskorištenih poreskih olakšica i poreskih stopa u skladu sa tačkom 122. MRS-a 1 *Prezentovanje finansijskih izvještaja*; i
 - (b) podatke o pretpostavkama i procjenama korištenim kod utvrđivanja oporezive dobiti (poreskog gubitka), poreskih osnovica, neiskorištenih poreskih gubitaka, neiskorištenih poreskih olakšica i poreskih stopa u skladu sa tačkama 125. – 129. MRS-a 1.
- A5. Ukoliko subjekat zaključi da će poreski organ najvjerovatnije prihvati neko neizvjesno poresko postupanje, donosi odluku da li objaviti potencijalni učinak date neizvjesnosti kao nepredviđenu imovinu, odnosno obaveze povezane s porezom u skladu sa tačkom 88. MRS-a 12.

Dodatak B

Datum stupanja na snagu i prijelazne odredbe

Ovaj Dodatak čini sastavni dio IFRIC tumačenja 23 i ima jednaku pravnu snagu kao i ostali dijelovi tumačenja.

Datum stupanja na snagu

- B1. Subjekat je ovo tumačenje dužan primijeniti na godišnje obračunske periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2019. godine. Dozvoljena je i njegova ranija primjena. Subjekat je dužan objaviti svaku primjenu tumačenja na raniji period.

Prijelazne odredbe

- B2. Kod prve primjene subjekat ovo tumačenje primjenjuje bilo:
- (a) retroaktivno primjenjujući MRS 8, ako je to moguće bez korištenja retroaktivnog sagledavanja; ili
 - (b) retroaktivno sa kumulativnim učinkom izvorne primjene tumačenja priznatim s danom prve primjene. Ukoliko subjekat odabere ovaj prijelazni pristup nije dužan prepravljati uporedne podatke. Umjesto toga, subjekat priznaje kumulativni učinak izvorne primjene tumačenja kao uskladivanje početnog salda zadržane dobiti (ili druge komponente kapitala, kako pripada). Dan prve primjene tumačenja je početak onog godišnjeg obračunskog perioda na koji ga subjekat odluči primijeniti.

Dodatak C

Kod svake primjene IFRIC tumačenja 23 subjekat je dužan primjenjivati i izmjene i dopune iz ovog dodatka.

Izmjene i dopune MSFI-ja 1 *Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja*

Dodaje se tačka 39AF.

39AF. IFRIC 23 *Neizvjesnost u pogledu postupanja s porezom na dobit* dodaje se tačka E8. Subjekat je kod svake primjene IFRIC tumačenja 23 dužan primijeniti i tu dopunu.

U Dodatku E dodaju se tačka E8. i pripadajući naslov.

Neizvjesnost u pogledu postupanja s porezom na dobit

E8. Subjekat koji prvi put primjenjuje MSFI-jeve a koji na njih prelazi prije 1. jula, 2017. godine može odabrati da ne odrazi primjenu IFRIC tumačenja 23 *Neizvjesnost u pogledu postupanja s porezom na dobit* na uporedne podatke iz svojih prvih finansijskih izvještaja prema MSFI-jevima. Subjekat koji odabere ovu opciju priznaje kumulativni učinak primjene IFRIC tumačenja 23 kao usklajivanje početnog salda zadržane dobiti (ili druge komponente kapitala, kako pripada) na početku prvog obračunskog perioda na koji primjenjuje MSFI-jeve.